t17_projred1 (TMW8Gi3gJLH5nGY7SxiM9CRTVu8MKCxRKeb)

October 27, 2020

Let $v6\_incsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_incproj : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_incproj : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_incproj : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_incproj : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_incproj : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_incsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u2\_incsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_incsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_incsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v6\_incsp\_1\ X0) \wedge ((v1\_incproj\ X0) \wedge ((v2\_incproj\ X0) \wedge ((v3\_incproj\ X0) \wedge ((v4\_incproj\ X0) \wedge ((v8\_incproj\ X0) \wedge (l1\_incsp\_1\ X0)))))))) \Rightarrow (\exists X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u2\_incsp\_1\ X0)) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X1\ X5) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X2\ X5) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X3\ X5) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X4\ X5) \wedge (r2\_zfmisc\_1\ X1\ X2\ X3\ X4)))))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v6\_incsp\_1\ X0) \wedge ((v1\_incproj\ X0) \wedge ((v2\_incproj\ X0) \wedge ((v3\_incproj\ X0) \wedge ((v4\_incproj\ X0) \wedge (l1\_incsp\_1\ X0)))))) \Rightarrow ((\exists X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u2\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X2\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X3\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X4\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X5\ X1) \wedge (r2\_zfmisc\_1\ X2\ X3\ X4\ X5)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u2\_incsp\_1\ X0)) \Rightarrow (\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_incsp\_1\ X0)) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X2\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X3\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X4\ X1) \wedge ((r1\_incsp\_1\ X0\ X5\ X1) \wedge (r2\_zfmisc\_1\ X2\ X3\ X4\ X5)))))))))) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v6\_incsp\_1\ X0)\wedge((v1\_incproj\ X0)\wedge((v2\_incproj\ X0)\wedge((v3\_incproj\ X0)\wedge((v4\_incproj\ X0)\wedge((v8\_incproj\ X0)\wedge(l1\_incsp\_1\ X0)))))))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u2\_incsp\_1\ X0))\Rightarrow(\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_incsp\_1\ X0))\wedge(\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_incsp\_1\ X0))\wedge(\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_incsp\_1\ X0))\wedge(\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_incsp\_1\ X0))\wedge((r1\_incsp\_1\ X0\ X2\ X1)\wedge((r1\_incsp\_1\ X0\ X3\ X1)\wedge((r1\_incsp\_1\ X0\ X4\ X1)\wedge((r1\_incsp\_1\ X0\ X5\ X1)\wedge(r2\_zfmisc\_1\ X2\ X3\ X4\ X5)))))))))))$$